

Үөрэхтээһин чопчу дьайымалын технологичекай картата

Иитээччилэр:Дмитриева Любовь Гаврильевна, Никифорова Любовь Владимировна

Иитээччи кемелеееччутэ: Никифорова Анфиса Парфеньевна

Белех:орто

1. **Тиэмэтэ:**Айылҕа кэрэ көстүүтэ

2. **Керунэ:**сыһыарыы, уруһуй, мэһийи

3. **Сыала:**айылҕа кэрэ көстүүтүгэр таптала, харыстабыллаах сыһыаны иитии

4. **Соруктара (уерэтэр, сайыннарар, иитэр):**

- Оҕо болҕомтотун, толкуйдуур дьобурун сайыннарыы;

Айылҕа уонна дьэ таһыгар олордоллар, дьэбэ үүнэр сибэккиилэри чинэтии. Кыптыы сепке тутан сэрэхтээхтик кырыһыы, килиэһинэн ыраастык бһһһ сыһыарыыга салҕыы уерэтии.Оҕо болҕомтолоохтук улэлиир дьобурун сайыннарыы. Бэйэ бэйэбэ мһһһдэспэккэ улэлэһин, кемелеһуу. Тулалыыр айылҕаба таптала инэрии, улэлээбит улэттэн дуоһуйууну ылыы.

5. **Туттуллар тэриллэр:** лейка, быыл сотор тэрээпкэ, музыка, икт, үүнэн турар ньургуһун сибэккии, төбөбө кэтэр ньургуһун сибэкки, цв.бумагалар, кыптыдар, боростой харандаастар, киистэлэр, клей карандаш, пластилин.

6. **Уерэхтээһин уобаластары дьуерэлэһиитэ:** Илиинэн улэ,билии–керуу, доруобуйа, сэрэхтээх буолуу,тылы сайыннарыы, математика.

Дьайымалтутула	Оҕоҕо сатабылы, уеруһуу инэрии (олохсутуу)	Иитээччидьайымала	Оҕо дьайымала	Туттартэрил
Киириичаас	<p>Оҕолору сааһылааһын, дьарыкка бэлэмнэһин.</p> <p>Айылҕа уонна дьэ таһыгар олордоллар, дьэбэ үүнэр сибэккиилэри чинэтии.</p>	<p>- Оҕолоор! Керун эрэ, бу тугуй?</p> <p>-Ханнык сибэккиини олордубуккутуй?</p> <p>-Хайдах үүнэрбиккитий? (буор, сиэмэ, уу, силис, умнас, сэбирдэх, сибэккии)</p> <p>-Хайдаххарайабытыт?</p> <p>-Бусибэккииниханнауунэрэбитий? (Бусибэккиилэртабырдыадытабыгаруунэрсибэккиилэр)</p> <p>-Онтонбуханнауунэрсибэккиилэрий? (дьэбэ уунэрсибэккиилэр)</p> <p>-Бугуннэдиэлэхабыскунэй?</p> <p>-Нэдиэлэбэ кун баарый? Аабыаххайын эрэ?</p> <p>-Пятница кэнниттэн, нэдиэлэхабыскунэкэлэрий?</p> <p>-дьэбэ уунэрсибэккиилэрихайдыхарайабытыт?</p>	<p>Оҕолор болҕомтолоохтук истэллэр.</p> <p>Хоруйдуулар.</p> <p>Хоруйдуулар.</p> <p>Билэр оҕолор хоруйдуулар.</p> <p>Болбойон истэллэр.</p>	<p>Айылҕа уонна дьэ таһыгар олордоллар сибэккиилэр расадалара, дьэбэ үүнэр сибэккиилэр.</p> <p>Быыл сотор үтүлүктэр</p>

<p>Музыка Айылба уьуктууга, таммах таммалыыр, чыычаах ырыата, кэбэ, тонсобой, куерэгэй, кус, тураах</p>	<p>Нэдиэлэ күннэрин хатылааһын.</p> <p>Сэрэнэн, сэмээр быыл сотору, уу кутары чингэтии (хатылааһын)</p>	<p>Чэйин, оҕолоор быылсотуоххайынэрэ, уоннатабырдыауунэрсибэккиилэргэукутабыт. Хайдахсотобут? Элбэхуукуттахпытынахайдахбуоларый? -Оҕолоор, онтонбусибэккиилэритабырдыаууннэрэбит дуо? -Уой истин эрэ оҕолоор... -Туохиьиллэрий? -Дьылханныккэмэкэлбитий? -Дьиэбэ, дыиэтабыгарууннэрэрсибэккиилэрибиллибит, онтонессеханнауунэрсибэккиилэрбаалларэтэй? -Чэйинэрэкиириэххэийн, бары бэйэбитолбохпугаролоробут.</p>	<p>Хоруйдуулар(Бугун нэдиэлэбит бэьис кунэ, пятница)</p> <p>Сэрэнэн, сэмээр быыл сотоллор, уу куталлар (Еребуллэр)</p> <p>(быыл сотобут, уу кутабыт)</p> <p>Оҕолор толкуйдаан баран хоруйдуулар (суохтабырдыатыаллаа х, серуун) Болбойон истэллэр. (таммахтаммалыыр) (саас) (Ойуурга, хонууга, сыьыыга, алааска)</p>	
--	---	---	--	--

<p>Сурун чаас</p> <p>Оџо болџомтотун, толкуйдуур дьџурун сайыннары</p> <p>Биирдиилэн оџону кытта үлэ -</p> <p>Физминутка</p> <p>Сынньана</p>		<p>-Таабырын: Тымныы буор анныттан тахсар, хорсун ханнык сибэкки баарый?</p> <p>-Кербуккут дуо?</p> <p>-Ханна уунэрий?</p> <p>-Хайдах еннеех сибэккииний?</p> <p>Оџолоор сахабытсиригэрссаамай тарџаммыт енунэн араџас уонна маџан буолар. Хомойуох иьин Ньургуйун сылын ахсын аџыйаатар аџыйаан иьэр. Ол иьин фиолетовай еннеех ньургуйунк ыьыл кинигэџэ киирбит.</p> <p>-Кыьыл кинигэ диэн тугуй?</p> <p>-Ханнык сибэккиилэр уунэн туралларый?</p> <p>-Хайдахеннеехтеруй?</p> <p>-Фиолетовайеннеехсибэккиини ааџаахайын эрэ, хастарый? (араџас?, маџан?)</p> <p>-Ханныкеннеехньургуйун элбэџий? (аџыйаџый?)</p> <p>Сибэккии ахсаанын булан септеех сыыппаратын бул.</p> <p>Сыыппаралар миэстэлэрин сепке буллар.</p> <p>үнкүү хамсаныытын көрдөрүү Ньургуйуннар</p> <p>-Чэйин эрэ оџолоор, параларбытынан НЬУРГУЬУН буолан ункуулуеххэйин</p> <p>-Ньургуйун сибэккиилэр биир дьизэ кэргэн курдук, элбэх буолан уунэллэр. Билигин биьиги оонньоохпут. Музыка тыаа тохтоото да биир дьизэ кэргэн курдук еннербутунэн бииргэ мустабыт.</p> <p>Билигин иитиэччи тугу онорбутун өйдөөн көрөр уонна өйтөн бэйэтэ сибэккии онорор.</p>	<p>Болџомтолоохтук истэллэр.</p> <p>Хоруйдууллар (Ньургуйун)</p> <p>хоруйдууллар</p> <p>хоруйдуурлар</p> <p>үнкүүлүүлэр</p> <p>Өгнөрү өйдөөн көрөн</p>	<p>Слайд кестер Ньургуйун</p> <p>(Сюрпризные моменты. 3 араасньургуйуннартураллар)</p> <p>Сыыппаралардаах конверт</p> <p>Музыка</p> <p>Музыка</p>
---	--	---	--	---

<p>таарыйа – хамсаныылаах оонньуу.</p>	<p>Өгнөрү өйдөөн көрөн арахан, подгруппаларга тарҕаһыы</p> <p>Кыптыйы сепке тутан сэрэхтээхтик кырыйыы, килиэйинэн ыраастык бийэн сыһыарыыга салҕыы уерэтии. Оҕо болҕомтолоохтук улэлиир дьобурун сайыннарыы. Бэйэ бэйэҕэ мэхэйдэспэккэ улэлээһин, кемелехуу. Тулалыыр айылҕаҕа тапталы ингэрийи, улэлээбит улэттэн дуохуйууну ылыы.</p>		<p>арахсаллан, кехтеехтук оонньууга кытталлар.</p> <p>Кыптыйы хайдах сепке, сэрэхтээхтик тутталларын саныылар. Килиэйинэн ыраастык бийэн сыһыарыыга иитии.</p> <p>Хоруйдуулар.</p>	<p>Хас биирдии оҕолорго альбом илиинэ, ецнеех кумааҕылар, боростой харандаас, килиэй-харандаас, киистэ бэриллэр</p>
<p>Тумук чаас</p>	<p>Оҕолор</p>	<p>Оҕолор оцорбут оцонуктарынатын оҕолорго</p>	<p>Тумук таһаарыыга</p>	<p>Оҕолор оцорбут</p>

	улэлэрин сыаналырга уерэтии.	кердеруу, ырытыы. - Бугуннудьарыккатугубиллибит? - Тугуонороргоуерэннибит?	оболор кехтеехтук кытталлар, эпиэттэхэллэр.	оноһуктарын тэрийии выставка
--	------------------------------------	--	---	------------------------------------